

[Racio-mont; društvo za reviziju]

“CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET”
Podgorica

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE
ZAVRŠAVA SA 31.12.2025 GODINE

Maj 2026

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

-Za "CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET" PODGORICA

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI – FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pozitivno mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja sportske organizacije "CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET" PODGORICA (u daljem nastavku sportska organizacija), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji na dan 31.12.2025 godine, iskaz o ukupnom rezultatu i napomene uz finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu SI CG 84/2025.

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji daju objektivan i fer prikaz po svim materijalno značajnim aspektima finansijske pozicije "CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET" PODGORICA na dan 31.12.2025 godine, njene finansijske uspješnosti i napomena uz finansijske iskaze za godinu koja se završava 31.12.2025 godine u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (IAS).

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA), naše odgovornosti u skladu sa standardima (ISA) su detaljno opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja, Mi smo nezavisni u odnosu na sportsku organizaciju "CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET" PODGORICA u skladu sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori, i ispunili smo druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizorska pitanja

Ključna revizorska pitanja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nijesmo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Pored pitanja koja su opisana u odjeljku Osnova za mišljenje odredili smo da su najbitnija sledeća pitanja bila od najvećeg značaja za reviziju finansijskih izvještaja:

Posebna pažnja je bila posvećena reviziji pozicije prihoda i rashoda i njihove prezentacije i na osnovu adekvatne dokumentacije smo se uvjerili u pravilnu prezentaciju ovih pozicija, za koje postoji uredna prateća dokumentacija, kojom se potvrđuje nastanak i postojanje prihoda i rashoda u poslovnoj 2025 godini.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu finansijskih iskaza koji pružaju istinit i objektivan prikaz u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za druge finansijske izvještaje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore, kao i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti sportske organizacije "CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET" PODGORICA da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira sportsku organizaciju ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja sportske organizacije.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da li finansijski izvještaji uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno značajne prikaze ako takvi iskazi postoje, iako je revizija pravilno planirana i sprovedena. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa ISA standardima, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilazanje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole entiteta.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezanu objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima

prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno retkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posledice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Ostali regulatorni zahtjevi

Revizor je izvršio reviziju finansijskih iskaza i nije primijetio materijalno pogrešne prikaze.

**Racio-Mont doo;
društvo za reviziju**



Predrag Rakočević - Ovlašćeni revizor

Naziv:	CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET
Sjedište:	PODGORICA
Matični broj	Šifra djelatnosti

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

Na dan: 31.12.2025. godine

u EUR

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red.br.	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2024	Početno stanje 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00(dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001		0.00	0.00	0.00
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		222,270.00	225,718.00	225,718.00
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		0.00	0.00	0.00
010	1. Ulaganje u razvoj	004		0.00	0.00	0.00
011 i 014	2. Koncesije, patent, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		0.00	0.00	0.00
012	3. Goodwill	006		0.00	0.00	0.00
016 i 015	4. Avans za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007		0.00	0.00	0.00
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		222,270.00	225,718.00	225,718.00
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		179,831.00	182,000.00	182,000.00
023	2. Postrojenja i oprema	010		42,440.00	43,719.00	43,719.00
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		0.00	0.00	0.00
024	3.1. Investicione nekretnine	012		0.00	0.00	0.00
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013		0.00	0.00	0.00
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		0.00	0.00	0.00
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, opreme i biološka sredstva u pripremi	015		0.00	0.00	0.00

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red.br.	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2024	Početno stanje 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7
	II. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI IDUGOROČNJA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016		0.00	0.00	0.00
030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017		0.00	0.00	0.00
033 (dio) 039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018		0.00	0.00	0.00
031 (dio) 032 (dio) 039 (dio)	3. Učešće u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica	019		0.00	0.00	0.00
033 (dio) 039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica	020		0.00	0.00	0.00
031 (dio) 032 (dio)	5. Učešće u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021		0.00	0.00	0.00
032 (dio) 034, 035, 036, 039 (dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dat krediti i hartije od vrijednosti	022		0.00	0.00	0.00
038, 039 (dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023		0.00	0.00	0.00
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024		0.00	0.00	0.00
	D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		5,080.00	20,844.00	20,844.00
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		583.00	308.00	308.00
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni dijelovi, sitan inventar i auto gume)	027		0.00	0.00	0.00
11	2. Nedovršena proizvodnja	028		0.00	0.00	0.00
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		0.00	0.00	0.00
15	4. Dati avansi	030		583.00	308.00	308.00
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		0.00	0.00	0.00
202, 203, 209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		0.00	0.00	0.00
200, 209 (dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033		0.00	0.00	0.00
201, 209 (dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034		0.00	0.00	0.00
	4. Ostala potraživanja (036 + 037 + 038)	035		0.00	0.00	0.00
223	4.1. Potraživanja od više plaćenih poreza na dobit	036		0.00	0.00	0.00
27	4.2. Ppotraživanja po osnovu poreza na dodatnu vrijednost	037		0.00	0.00	0.00

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red.br.	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2024	Početno stanje 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7
21,22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		0.00	0.00	0.00
	III KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		2,200.00	2,200.00	2,200.00
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040		0.00	0.00	0.00
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041		0.00	0.00	0.00
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		2,200.00	2,200.00	2,200.00
24	IV GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		2,296.00	18,336.00	18,336.00
04	V STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA, PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044		0.00	0.00	0.00
28 osim 288	E AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		0.00	0.00	0.00
	F.UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		227,350.00	246,562.00	246,562.00

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red.br.	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2024	Početno stanje 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7
	PASIVA					
	A.KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		58,308.00	150,019.00	150,019.00
30	I.OSNOVNI KAPITAL	102		97,499.00	97,499.00	97,499.00
31	II.NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		0.00	0.00	0.00
320	III EMISIONA PREMIJA	104		0.00	0.00	0.00
	IV REZERVE (106+107+108+109-110)	105		180,032.00	180,032.00	180,032.00
321	1. Zakonske rezerve	106		0.00	0.00	0.00
322 (dio)	2. Statutarne rezerve	107		0.00	0.00	0.00
322 (dio)	3. Druge rezerve	108		0.00	0.00	0.00
330 i potr. saldo rač. 331, 332 333, 334 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		180,032.00	180,032.00	180,032.00
Dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110		0.00	0.00	0.00
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		-219,223.00	-127,511.00	-127,511.00
340	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	112		96.00	96.00	96.00
341	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godina	113		0.00	0.00	0.00
350	3. Gubitak ranijih godina	114		-127,608.00	-114,684.00	-114,684.00
351	4. Gubitak tekuće godine	115		-91,711.00	-12,924.00	-12,924.00
	VIII UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEDJUJE KONTROLU	116		0.00	0.00	0.00
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		0.00	0.00	0.00
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		0.00	0.00	0.00
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		0.00	0.00	0.00
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120		0.00	0.00	0.00
40 sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		0.00	0.00	0.00
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		0.00	0.00	0.00
414, 415	1. Dugoročni krediti	123		0.00	0.00	0.00
41, bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		0.00	0.00	0.00
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		0.00	0.00	0.00
495 (dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126		0.00	0.00	0.00

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red.br.	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2024	Početno stanje 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7
	E KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128 do 129)	127		169,043.00	96,027.00	96,027.00
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128		0.00	0.00	0.00
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		169,043.00	96,027.00	96,027.00
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio), 426 i 429 (dio)	1. Obaveza po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		89,323.00	26,085.00	26,085.00
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	2. Obaveza po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		0.00	0.00	0.00
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		0.00	0.00	0.00
433, 434 440 -449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		72,090.00	69,942.00	69,942.00
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134		0.00	0.00	0.00
420, 431	6. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	135		0.00	0.00	0.00
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		0.00	0.00	0.00
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		7,630.00	516.00	516.00
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		0.00	0.00	0.00
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		7,630.00	516.00	516.00
47 i 48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		0.00	0.00	0.00
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		0.00	0.00	0.00
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142		0.00	0.00	0.00
490, 491, 494, 495 (dio) 496, 497, 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		0.00	0.00	0.00
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		227,350.00	246,562.00	246,562.00

Obrazac uskladen sa Članom 4 Zakona o računovodstvu ("Sl.list CG" broj 052/16) i IV Direktivom 2013/34 EU. EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Datum prijema:

Lice odgovorno za sastavljanje

Odgovorno lice

Datum obrade :

finansijskih iskaza

M.P

Datum štampe :

Dana _____

Naziv: CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET
Sjedište: PODGORICA
Matični broj Šifra djelatnosti

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS USPJEHA/

Na dan: 31.12.2025. godine

u EUR

Grupa računa, računa	POZICIJA	Red.br.	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna god.
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		0.00	0.00
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202		0.00	0.00
62	3. Prihod od aktiviranja učinka i robe	203		0.00	0.00
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		1,400,907.00	0.00
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		1,400,907.00	0.00
67,691, i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		0.00	0.00
68 sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog uskladjivanja imovine	207		0.00	0.00
	5. Troškovi poslovanja (209 + 210 + 210a)	208		1,092,681.00	0.00
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe troškovi materijala	209		31,535.00	0.00
53, 54(dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja, rezervisanja i ostali poslovni rashodi	210		1,052,995.00	0.00
540	c) Amortizacija	210a		8,151.00	0.00
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212 + 213)	211		399,937.00	0.00
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		318,825.00	0.00
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		81,112.00	0.00
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		49,051.00	0.00
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		29,295.00	0.00
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		2,767.00	0.00
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladjivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217		0.00	0.00
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladjivanja stalne imovine (osim finansijske)	218		0.00	0.00
584,589 (dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladjivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219		0.00	0.00
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		0.00	0.00
	1. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		-91,711.00	0.00
	9. Prihod po osnovu učešća u kapitalu (222 do 225)	222		0.00	0.00

Grupa računa, računa	POZICIJA	Red.br.	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna god.
1	2	3	4	5	6
660 (Dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223		0.00	0.00
661 (Dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224		0.00	0.00
661 (Dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225		0.00	0.00
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226		0.00	0.00
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnih i zavisnih pravnih lica	227		0.00	0.00
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228		0.00	0.00
662 (dio) 663 (dio) 664 (dio) 669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229		0.00	0.00
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		0.00	0.00
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica	231		0.00	0.00
661 (deo)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232		0.00	0.00
662 (deo) 663 (deo) 664 (deo) 669 (deo)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih nepovezanih pravnih lica	233		0.00	0.00
	12. Vrijednosno uskladjivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235- 236)	234		0.00	0.00
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog uskladjivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235		0.00	0.00
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladjivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236		0.00	0.00
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		0.00	0.00

Grupa računa, računa	POZICIJA	Red.br.	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna god.
1	2	3	4	5	6
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238		0.00	0.00
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239		0.00	0.00
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		0.00	0.00
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		0.00	0.00
	III Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		-91,711.00	0.00
690 - 590	IV Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243		0.00	0.00
	V Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		-91,711.00	0.00
	14. Poreski rashod perioda (246 + 247)	245		0.00	0.00
721	1. Tekući porez na dobit	246		0.00	0.00
722	2.Odloženi poreski rashodi ili prihod perioda	247		0.00	0.00
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		-91,711.00	0.00
	VI Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih za kapitalom/ (250 do 257)	249		0.00	0.00
330	1.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250		0.00	0.00
331	2.Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251		0.00	0.00
332	3.Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252		0.00	0.00
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253		0.00	0.00
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu privrednog društva	254		0.00	0.00
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255		0.00	0.00
336	7. Promjene revalorizacione rezerve po osnovu hedžinga tokova godine	256		0.00	0.00
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257		0.00	0.00

Grupa računa, računa	POZICIJA	Red.br.	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna god.
1	2	3	4	5	6
	VII Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanih sa kapitalom /	258		0.00	0.00
	VIII Neto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih za kapitalom/ (249 - 258)	259		0.00	0.00
	IX Neto sveobuhvatni rezultat (248 + 259)	260		-91,711.00	0.00
	X Zarada po akciji	261		0.00	0.00
	1. Osnovna zarada po akciji	262		0.00	0.00
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263		0.00	0.00
	XI Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264		0.00	0.00
	XII Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265		0.00	0.00

Obrazac uskladjen sa Članom 4 Zakona o računovodstvu ("Sl.list CG" broj 052/16) i IV Direktivom 2013/34 EU. EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Datum prijema:

Lice odgovorno za sastavljanje

Odgovorno lice

Datum obrade :

finansijskih iskaza

M.P

Datum štampe :

Dana _____

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

31. decembar. 2025 godine

(Svi iznosi su prikazani u EUR, ukoliko nije navedeno drugačije)

6. BILANS USPJEHA

U nastavku dajemo prikaz bilansa uspjeha naručioca revizije za period 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine. Prezentacija bilansa uspjeha je urađena u skladu sa važećim bilansnim šemama koje su u primjeni u Crnoj Gori za izvještajnu 2025. godinu.

6.1. PRIHODI

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH	780.000,00
PRIHODI SPONZORSTVA	115.000,00
DOTACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	483.087,94
OSTALI RAZNI PRIHODI	22.819,29
UKUPNO:	1.400.907,23

Prihodi u 2025. godini su ostvareni u visini od 1.400.907,23 EUR. Prihodi su ostvareni iz sledećih sredstava: Prihodi od Ministarstva sporta i mladih u iznosu od 760.000,00 EUR-a.

Prihodi od sponzorstva u iznosu 115.000,00 EUR-a:

SPONZORSTVO MONTEPUT DOO	50.000,00
SPONZORSTVO MNA GAMING DOO	50.000,00
SPONZORSTVO HOTEL SIRO – PM 4.1 DOO	15.000,00
UKUPNO:	115.000,00

Prihodi iz Dotacija Međunarodnih organizacija iznose 483.087,94 EUR i to od MOK-a 349.024,56 EUR-a i EOK-a 134.063,38 EUR-a. Ostali prihodi iznosili su 22.819,29 EUR.

6.2. RASHODI

Rashodi u 2025. godini su ostvareni u visini od **1.492.618,35** EUR.

Pozicija rashoda u bilansu uspjeha je dokumentovana računima, obračunima zarada naknada, poreza i doprinosa, obračuna amortizacije, zahtjevima Sportskih klubova, Odlukama i kao takva predstavlja realnu sliku poslovnih transakcija u izvještajnoj 2025. godini.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

31. decembar. 2025 godine

(Svi iznosi su prikazani u EUR, ukoliko nije navedeno drugačije)

7. FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ZA PERIOD 1.1.2025. DO 31.12.2025. GODINE

Prihodi ukupno:	1.400.907,23 EUR-a
Rashodi ukupno:	(1.492.618,35) EUR-a
Finansijski rezultat tekuće godine:	(91.711,12) EUR-a

U izvještajnom periodu svi ostvaren je gubitak u iznosu od 91.711,12 EUR-a.

8. SUDSKI SPOROVİ

„Crnogorski olimpijski komitet“ Podgorica nema sudskih sporova.

9. DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA 31.12.2025. GODINE

U periodu od sastavljanja bilansa stanja 31.12.2025. godine pa do dana sastavljanja ovog izvještaja u poslovanju ove organizacije nije bilo materijalno značajnih događaja koji bi bitnije uticali na poslovanje i finansijsku poziciju „Crnogorskog olimpijskog komiteta“ Podgorica u narednom periodu od najmanje dvanaest mjeseci. Finansijski iskazi ove organizacije za izvještajnu godinu bazirani su na pretpostavci da će »Crnogorski olimpijski komitet« Podgorica nastaviti sa poslovanjem.